

Саха сирэ, Республика-
а уһулдучу суолталаах
тугуу—Амур—Саха сирэ
миир суол магистралын
тугуу—тохтуур куттал-
лаах. Ааспыт сылга
БАМтрансстрой» холбо-
ну үлэтиттэрэ ситиһин
эхэниг үлэһээбитирин үр-
үтүн, бийыл наадыһыт-
ар үп атырны эрэ нэрнэ-
э бэриллэнэ. Оттон ре-
гон, сылга 500 мөд. солк.
түтөрүн туран, таһаары
езонунан үлэтир. Муора
сыһа өрүс флотунан, ма-
ахан сымаллаах автомо-
бильнай уюуна аналцион-
й транспортынан таһынан
түтөр. Саха сирин по-
уотун таһаарыстыбата
үргэниг сайдар, таһаары
таһыһа наадыһын эл-
тин түтөр.

ва талпылган үдэлднir. Комитет чидийнirэрэ үерэ-
нзчүчүлэри комсомол кэ-
нэтигэр ылыгыга бэйлэрэ
үдэлэстилэр. Кинилэрэ
комсомол райкомун пред-
ставителлэрэ комелобол-
лэр. Оскуолага урлукү
кыштар үерэзчүчүлэ-
рин совета үдэлднir. Ман-
на комитет чидийнirэрэ
бары кнрэхлэр. Кинилэр
оскуолага ытыллар дь-
балларга комелоболлэр,
тэрийсэхлэр. Ити бэйи-
бэйэ салааыкыттан биir
костүтүгүн буолар.

Үрдүүг ньлаас үөр-
нэмчлэхийн сонета бэ-
й. Үлгэе үрэх дьслгэе
араас дьдлгэе, спортив-
най курхтэһинлэри тэ-
йиэ ыгта. Усууноу—бу-
хас биридлэ номсомолон
суобаһа буолар. Комсо-
мольский комитет чиндир-
нэе уонна учуот ситэрэ
усууноу хомуйуунан уон-
на бэрэдэнтэһиниин дь-
рлэһаналлар. Бу ослуола
агитивнай комсомолдэри-
нан Саргы Яковлева уон-
на Саргы Яковлев буо-
лаллар.

Оскуула комсомольский таргитатэ бу тэтимин ыһыттыбаакка, бейэтин кэккэтэргэр өссө элбэх үөрөнөөччүни тардам, эһинилги үөрэх дьылыгар баалааһыахтын үлэһинилэргэр баарыааххайлыг. Кылаастарга комсомольский группалары төрүтүөххэ, олор истаргын араас өрүттөөх комсомольский үлэлэри ыһтыаххайлыг. Албан ааттаах Ленинский комсомол авторитетын ыччат туруннарына хайдах баарлар төһүннэрэр кыахтаах.

Государственной бюджетной хайата барыстааһы? Бүгүн АИМ-га үбүлөрбөткө көмчүлүр дуу? Бетер толугаһы таһым арахан синалалар систематын уларытын, үбү хал айта өрөсхоттааһыны хохотор дуу?

Отогон тутаччылары
уонна гындяхах? Угустэр
айкал—Амур магистралы
ны тутуу ыар бэрэбиэр-
тэни ааспыттара. Олох-
тох куораттар уонна бө-
дөхтөр олохтоохторун
тох куутарый? Байыларын
тонодогустэниай уонна
дидьнай проблемаларын
түмүдүр түмүр суогу ту-
тууу кытары сибээстэн-
дэр.

Специалисттар суотта-
аннарынын, АЯМ тутуу-
ороскуотун үс сый-
ланын сабыахтаах.

1974 сыллаахха Байкал—Амур магистралын тутууа Алексей Клецкий (нимонка) кэлбитэ. Бүгүн иини мөсүгүчэ сылдьар, иини Байкал—Саха сирэ магистралы тутуулар.

арар уюлалттары атаарымы
төзөзө ытылынылар,
ны күнүн балабан ыйы-
р оройуон дьахталларыт
артакиадата ытылалар
лааннар. «Эдэр ыт-
ар» конкурсу ыт-
лылаахтах. Бу ыт иһи-
р нэһиликтэргэ бу

үлэлзнийхнийг ньаада. Сага төрнийлбиг комиссийлар үлэлзрийг былаан-наахыг сараалаатахтарына, балай да хамсаанын буюуоца.

Эбэх оёолорлоох нызмат дыз кэргэнтэргэ болромтобутун ууруухтаахпыт. 16-гар дээрн саастаах иналит оёолорго нэмэ оёолорхтаахпыт. Кинилэри тэрлэтэлэргэ снхдэаран, шефтаанын тэрийнхтээхпыт. Советснэй Армида сулуусалын снхдэар оёолорбут чаастарын кытта снбээстэнийхтээхпыт. Кинилэр ники снл болдохоторун толорон дойдударыгар нэллэхтэринэ болромтобутун ууруухтаахпыт. Билгнн тайгасан кырымчын. Онон сулуусалаан нэлэр оёолорбут хантан булан таян-наахтарай? Тайгасан булалларыгар кооперативнай комитеты нытары снбээстэнийн, саатар, бирдин корун тайгасантмааха. Билгнн "рынок" снхыланна-

[illegible]


нигурс шигшиллан бүрхтээх, Манна бастаабыг эр маллар бос, мийгэр бойуон минигэр киригэрхтэйнэхтэрэ, Онтон тэс мал талыглан оройон мийгэдэр гүрүс был сааһахтара, Күрэхтэйн киригэр көрүнгэр уол ирдэбиктэр мангыл бодуохтара, Илэлтээх ага 9-гог дигри саастаах, 5-7 саастаах бигр оролоох бодуохтаахтар, Нацио-наль киригүрүс күр-хтэйнэхтэрэ, Чурарчы бойуонун уонна Нермон-и куораты кытта сибээс-х, дьэз көргөн экономик-тыгар, ово минитигэр кыманнаах интэри-а мыйылдыада, Танас арыһахтара, тигиһтэ-эс астыахтара, өдөлөр амбада үнүгүүнү, улахан бон балыһы үнүгүлдэри лэминнэхтэрэ, Кыттаач-члар национальнай та-астаах бодуохтаахтар уонна ону көмүскүүхтээх-р, Ырыа бөлөмнүхтээх-р уонна национальнай аструмента ооннуох-таахтар, бэйэлэрин кытта дэминнэрэхтэ эхтэрэ, Кыттааччына киллэрэр үһүлүктэр 200 солк та-йар комиссияга киллэ-рхтээхтэрэ.

Ити журдун райсовет
инин сага тыралыбыт
дахталлары кытта үлө
деди үлөтүн садалаата,
Ж. ВАСИЛЬЕВА,
райсовет дахталлары
кытта үлөдө отделин
сэбиэдиссаяз.



Чурагчтайгаар педагогической училищээр 1952 снлзвххх бүтэрбхтэр күндү доторбүтүн педагогической үлэ ветеранын ХОМУТОВА Татьяна Николаевнаы 60 саасных туолбукунан иттигч-истинник аардэллшбхт. Кырдыарга кыайтарбанка. ыарыыга ылларбанка уунаук олорон оволоргор, снзннэгэр үтүө сүбхит, өйбүд буоларгар, общественнай үлэвэр снп-бнлэри бадарабхт.

Бияргэ үерэмнит дьоллоох нэмнэрбитин
өйдүү сүлдьяр доѳотторун ЧПУ XV ысууна.



♦ Хаһыанпыт 60 сыллаах юбилейын көрсө ♦

Кайы оловун белин из-
динс камгасар үтүө сүбө-
лүтү, апа табыарыны көр-
сүүтэ туһугар үрдүк үс-
рүүлэх, умнуллабаст
түгөнүнэн буолар... Ми-
нэ биэр оһуһу киһинин
бэрт кылгас кээмэ көр-
сүүтү киһим «Сага олох»
ханыат редактора А. Е.
Чичигинаров буолбута.
Үрдүк үрөххүн бүтөрөн
Хайахсыны кылаас таһы-
най үлэни тэрийээчигини
үлэни сырыттаһына,
субуһута да бэрт этэ,
Афанасий Евстафьевич
ханыатыгар култура от-
делын сэбиэдиссыйаны
ыһаран телефоннаабыта.
Мин охсух (1968 сылтан
«Сага олох» обществен-
най корреспонденна этим)
кайдаа өрө туту сөрөөн
субуһаа охсубутум..

Редаторым бу тарил-
тада туруу үлөнт буола-
рын тута өйдөөбүтүм:
сарыларда эрдэлээн, киа-
на бары барбынныт кэ-
инттен хаалан (тоёого ба-
рара абыт буолаа?) су-
руйа олорор буолара. Хо-
ту оройуонга партия
райкомун секретарынан
үлээбэнт, республика
биллиилэх тырдааас
журналиһын кытта бири-
тэ үлээлээмин кини кү-
нүтэ сүбэтин, үлөвэ дуу-
луурун, бэйэтин таптыыр
идатигар мунгура суох
барынылаабын кини тус
длобууттан, дыгынго ама-
рах адалыы сыһыанантан
үчүгүдэй билбегим. Үлө-
дөөбт бастаан күммэр үө-
рүлөвө суоғум биллибтэ:
бөрт арыйлах строканы
бооччойон редакторбар
кырибисин бу баар күр-
дүк өйдүүбүн. Ойно ки-
нин сүрүлөх истинник
күлө-күл, туох барыта
тута кыаллыбатын кэл-
сип-кэсипи, үлэм ис хо-
ноонун сүдүргү бадайы-
лык быһааран бээрбитэ
уонна үлэм кэиниттен
күннэхэ күнүтэ «таары-
ан ааһарбар» сүбэлээби-
тэ.

Афанасий Евстафьевич үлдэгдэлтэйгээр ирдэж, бэлдэхтэй, үлэвч күүснэ, өрүү ингийн тутан сыйнаахнараа, Хайварт күнчигэ зальх сибзэнэй сонуннаах тахсарын ирднэ, «курсуубут матеры-бааллары» булсучу тохоторо, Иннэ көдүлэж-иннэ, «Оройуон чулуу спорсмеянара», «Эн рекорсмеяннарыг, Чура-бы!» динэ рубрикалары астаран, борт күүснэ ысай, өрүүдэн үлэлэб-түн, Фискультура уокна спорт нэйдизэнэ, энэ арагатыгар трийнгнээр редакторын сүткэнэ ному-но оюрбуа, Кэлин биб-логин, кини эдэригэр бэрээхэй спорсмеи, чэл-чэки атлетиканан уокна хайвхарынан дьарыкта-мыт, үчүгэй ситхэндэм-нит этэ. Ити туһунан ба-

Язга бир да тылы мнэх
быктарыта...

ССРС үзүлгөзү тренер Д. П. Коркины, мин сакаабар, олус ыттыктыыра, өрүүтүп сылаастык ахтары. Оттон Дмитрий Петрович хас ыстатыша суруйдадым ахсын: «Вэ-э-э, ошончор мань туол диетэ?» — диян куруук минигиттен туоһулаһара. «Афанасий Евстафьевич соруудаһан кэллим», — диетэхпинэ, — ис-ийиттан уорөрө. Мин үлэлэбэит көмөр, архивы хасыһан көрдөхпүр, физкультура уонна спорт тематыгар балай да болгомто уурул-лан, алоох ыстатыһалар, репортаждар, очеркалар тахсыталаабыт эбиттэр. Ол курдук республикада көгүл тустуу сайдыбыта 20 сыла туолуутутар «Кыйаыла кынаттыыр кыһа» диян Д. П. Коркин оскуолатын сырдат-тар, олимпиецтарбыт Монреалаады чарылхай кыйаыһаларыгар аналлаах «Кыйан-хотон эргидилгэ», «Эрэйдитин толордулар» балаһалар. Д. П. Коркин 50 сааһыгар аналлаах «Тустууга анаммыт олох» диян хаһыат бизе нүөмэ-ригэр суруйуум редакто-рым быһаччы көмөгүнэн күүн сырдыгын көрбүттэ-ра. Киһибитин «хаһыаты киһигэ» издательствота онордун» диян үйөттөн «сэмэлэбэит» сурахтаах-тара...

Хаймагын 50 саанын туолуугутар бастаны нүмэрлэрэ нөстүбэкиэ бэрэ-кэ ыксаталыы сылдьар сураһын истэн, ол күндү нүмэрлэри Хайахсыттан, педагогической үлэ ветерана Николай Васильевич Лукинтан булан кил-лэрбиллэр үөрдэ даһаны итэ: саныбын ыһтай да-гатай. «Тоёо бэрлэй!» — дии-дии кабинеттар, дула холорунтаабыта, булгуччу бу кинизэа гра-мота, бэлэх бэрэһахта-дын бүүс-бүтүннүүтүн то-ёо тэбэбэтиэ. Кэллн то-лорбута. Уопсайынан, Афанасий Евстафьевич туту эппитин, санаабытын эдэххо киллэрэн тыйэрэ. Ити кини биир ураты хаачыстыбата ага.

Олорор дыңа болуоруо-
на отчеттон баччара Ди-
яни кыйан быһаарыллы-
бата баар суол. Хайха-
сыттан сымалыа үлэлиир
олус арайдыа, оворолум
сыра өтүлөр. Хата, сель-
совет председателэ М. С.
Леонтьева уонна оҕделе-
ние управляющаа М. Е.
Васильев мин көргөттөр-
бөн көрөн-истэн, отуна-
наһыан толору хааччы-
нан күүс-көмө буолбутта-
рымгар күн бүгүнүгөр ди-
яни истилигин махтанабын.

чаастатк «командировка
дьыра»: бэтинээр,
эбэттэн кизэ көтүлүү
ро, «Бэнидионньыккэ фе
малары кэрийээр, отто
олтуорунньука сорудах
хын булгучу толорон, 8
чааска лоп курдук үлэ
бэр баар буолуохтаах
хын». — Днира. Дьинэр
итиннэ миитин Дьэтин
уотун көрдүн дьин кө
түлүлүүрүн бэйэм бөрк
билэрим уонна үлэлибим
кэммэр биэр да күн үлэ
бэр хойута баттахпыттан
редакторбын түйэн биэр
бэтэхпиттэн билигин олу
үөрөбүн...

Редакторым көмөгүнөн, башкачы сорууданан үгүс күрөхтөнилерге сылдыбытым уонна күүнүм кыайарыман сырдап сатаабытым. Ардыгар каһылат оңоһуллан бүтүөрү турдагына каларым. Афанасий Евстафьевич, наада буолларына, тагыылдан бүппүт магырыйааллары тохтотон мизинин ытыгара. Биллэн турар, ити дөңлөтүргөргө бараары тэриммит дөңгө хос үлэ буолара. Оной типографиям үлэһиттэре, мин тиритэн-хорутан көтөн түстэхпинэ, кырдыга, наһаа үрөбөт атылар. Ол эрэри редакция уонна типография коллективтэра олуһуллээх, үлэ туһугар бэриниллээх буолан, түүн хойунна диэри да үлэлээн дөңгө «буруулаабытынан» сонуну түсүтүлүрү.

Афанасий Епистасьевич
үлээлнir хонугар суурийн
олдорун кордохчигна.
олус дуоһуйарым. Сур-
дээх кыраһыабай буюча-
рынан, киши аахтар аа-
һыан курдук, суругун
липискэ бино тэгики ту-
һэрэрэ. Хайдаатахпына:
«Пахай, бу аата буюар
буюуо дуо, эдэрбэр, кыр-
дык, суруйарым», — дии-
ли күлэн күһүгүрэтэрэ.
Киши улуу нуучча тылы
таптыһа уонна хоту
нуучча элбэх
оройуоннарыгар салайар
үлөһө сымдыбыт буолан,
бу тылы, толору баһылаа-
быт ата, ыраастык сата-
рара.

Үтүө субһэһитим арам кэрһэтэ ытыктыыр күндү, чугас киһим, тапталлаах бедаторым Афанасий Евстафьевич Чичигинаров билгини сүөх. Ол эрэрин хаһыат үлэтигар киһи нигэрбит убаарабат таптал, дьулуурга сүрөхлөр тыһынаах, Ол киһи ара-нуонум хаһыатыгар үлүнүк суруйбутахтына, ошонньорум: «Хайа, Мин-тарай, тобо суруйбат буоллун?» — дигэн ыйытар саната ыраахтан өтөөр-төөр иһиллэргэ дылы. Оч-чого эмнэ уолан саастар-бар курдук хамсыгы, ха-чыгыры түһбүн.

Дмитрий ЭВЕРСТОВ,
хатыат общ. корр.

Киһи уонна
сокуон
учуотун
Республика

Кэлии-барыы
тупсарыхха

Республика салалтата иэһитизиньэ ахсааныгар олобуран аһамы: бородуукталарын уонна араас та- баардар фондаларын оройуоннарыннан үлдьэрэр. Сельский Советтар смл ахсый тохсунуу I күтүн туругунан иһилинэриньэ учуотун ытталар. Ый аһы төрөөһүн, өдүү ахталара оройуоннаабы ЗАГС отделыгар биирдии Советтарыннан түмүлүн, оройуоннаабы статистика отделыгар түһөрлөтөр. Оку- таһынан ис дымада оройуоннаабы отдела хас ай аһы биирдии сельсоветтарынан оройуон таһыгар уһун кэмгэ эбэтэр кезек сэлэһтэригэр оройуон таһыттан олоро көбөн кэлбит дьоннорго 19 уонна 20 №-дээх фонддарынан статистической учуот то- луонун толорторор.

Тохсунньу 1 күнү гургунам, сельсоветтарыныгы учуоттарыныгы быһыытынан, оройуонига: 20.1 тыһ. киби баар, Оттон республикатаагы статистика управлениета 19.0 тыһ. кибиин быдлар. Итиннэхэ төрүөт быһыытынан 1989 сыллаах нэһилинньэ биэрэниинин ылар уонна 1990 сыллаахха төрөөбүт оолор, кэлбит дьоннор ахсааннарын эбэн барап, өлбүт уонна барбыт дьоннору көдүрөтөн таһаарар. Биһиги сорох Советтарбыт барыны-кэллени үчүгэйдик учуоттаабаттарыттан ити курдук 1000-нан киби итэвэс көрдөрүллэр, ол аата биһиги 1000 кибиин итэвэс аһы-таһаһы мээбэ

Сорох селсоветтар оройуон тас өртүгэр үөрэххэ уонна армияга сулууспалыы сылдыар оҕолорун нэһиликэниэ ахсааныгар эбэниэр бутуур таһаараллар. Бу оҕолор ханна сылдыар сирдэринэн учуокка ыытыллыахтаахтар, биир иһин кыһыт учуоттамыат. Илпини-барыыны барыһыттар табатык учуоттан үтүэрип нэһиликэниэ ахсаана чуолкай буолуутун махталлар.

1990 снмлаахха Волугур, Одьулуун, Мугудай, Хайнахсыг, Хадлар, Кылааннаах, Кытаанах селсэсөөттэра оройуон таһытан кэлбит, оройуон таһыгар барбыт дьомсоро биир давань толусну тодорон паспортнай огуолта түһэрбэтэлэр. Ол туһунан 1991 снл олунньу 15 күнүгэр народнай депутаттар оройуоннаагы Советтарын президиумугар «Паспортнай режимнү түтүһүү туругун түһүһ» ис дьыла оройуоннаагы отделнай паспорт-

Най остуудун начальнига Макаров М. М. болуу-
руос килээрэ, дуулла-
тан тууһаннаах уураагы
таһаартаргыта. Ол да
күннүтэн балаһыаньа
коммөтө. Күн бүгүнүгөр
дизри Болутур уонна
Одьулуун сельсоветтара
1990 сыллаах толуюнна-
рын киллэрэ кликтэр.
Толуоннары наһаа нөгү-
мүктүк, сыһыа-халты тол-
лороллор, онноодор тол-
рообут сыһаларын сыһыа-
туурааллар, сорох ыйы-
тыыларга эппэти олох
бирбэттэр. 16-гар дизри
саастаах ордолору ийэ-
лөх аратыгар иккисинэ-
лөх сүрүһаллар. Толую-
ну толорбут кини 15 бо-
нууруоска эппэттинер. Со-
пуруоска 100-чөкө тө-
дүүн киирер. Ону хас
бирдии киһинэн бөрө-
бирисиллэргэ элбэх би-
риэмэ сүтэр.

[illegible]

В. ПЕРМЯКОВА,
статистика район-
наго отдела на-
чальника.

УОНЧАЛААХ онго
саслар, Советский
бүлээс бастаан үсгээ-
бинигэр, мин өйдүүрү-
нүн, Сыллага дин баста-
ан табаарыстыбалар,
холбошуктар үсгээбинге-
р, «Түмсүү», «Соргу»,
«Мая» холбоон ула-
хан Субуруускай аатын
дин холхоз тэриллибит.
Онгон, Субуруускай
поруот өстөгө дин аат-
танан хайымдыгытар,
холхоз аата уларыян
«Комбайн» дин ааттам-
мыта. Баралар Ангельс
аатынан холхоз буалбут-
тара. Улахан Күөлгэ
«Коммунизм кыбата»
холхоз тэриллибит.

Бастамы табаарысты-
балартан колхозна кии-
ригизе биниги адаларбыт
сүрдөзүп үөрөн-кетен,
өзөрдөзүн, тыл этен чи-
линипиз киирэллэрэ.
Колхозна киирбөтөх ыал-
ларга сири кытым, быс-
тах өртүттөн аныкыллара

Бастан утаа колхозтар сүөһүлөрө суода, колхозна киирээччилэр ыгырса-ыгырса байлаларын сүөһүлэрин ортолос-буттара, босхо биэрбигтэрэ. Ол сүөһүлэртэн үөс-кээн-тэниһэн күн бүгү-нүгэ Дияри совхозтар ынах-тара, сымгыллара үөснээн турар, чахчыта отиннига.

Бастагы колхозтар сирин мээ суунаан, онгон соотуру тийир булуунтар налан көлөнөн хорутарыт. Магнай бийр бырагдылаах, калын икки бырагдылаах булуунтар калы-

Мырмлатаады Кудьтура дьэтиги дйрктора Руслан Андриянович Соловьёв байынт, уус-урам сала-ааыаччы, агытацыйнай-культурынай бйргээдэ мэтодыфын, Кудьтура дьэтиги дйркторун быйыгынаа 18-с сылын үлэ-дир. Бу сылар устала-рыгар нэхилизэнын ку-льтурынай дьаадаларынан хааччыымыга, үлэнттэр-сыныааланнарын тари-йынгэ, үлэ мытыаллар мнэ-тэдэригэр тийиэн кы-һыл муунуктары тари-йынгэ, концертары бэлэ-нээһинигэ үгүстүк түбү-гүрдэ.

Снимок: Культура
двух директоров Р. А.
Соловьев Амма орто ос-
кулатын директорын ин-
тар үлбүс созууучу Н.
В. Федорованы кытта.

Т. Кардашевская фотога.

талыбыңыңа. Мас сухара
оустакха, ол барахсаңтар
суоллара ырааһа, дини
иготер, чачабыңдар оҕо-
һунтаахтара, со, үчүгү-
һин эриһэнт! Оҕолорго
коло кесилтэһа Оту оу-
стада диниһи, ырааһың
Мунһар массыһна мүс-
тада түргэһи, эһи, кыһи
сүргэһе кетэһүдлэһ үр-
үдэлһиһ кэмһерэ өтлөһ

Бүгүнтү—кырдазас киши көрүүтүгэр

Ааспыты тэнгнээн санаата хха

Чурагчы саригэр бур-
дук сөн үүнэрэ. Ол гы-
нан баран дыллыгтан ула-
хан тутулдуктаах, биллэ-
нгитэ бурдугу үүнээрини
ситэ-хото баһылыгы илин-
лэт. Мин биэр сайын
Ньургустаан Монастырь
дизэн номбайнерга тыйа-
һыһыгыт буолбуттаарым.
Сорох сөнүөхтэн 7-10
центнер, сорогуттан 15-20
центнер бурдугу хомуй-
буллуут. Ол үүнүүлээх
дьыл этэ.

Билгийн техника куус-
на сайдыгт хамтгэр
олоробут. Араас суол
массындаларын, трак-
тордарыан хамчылм-
ныбыт. -Бу иэн сирдэх-
уоттаах үгс үзэлтэх
хамнастаах совхоз үд-
лнгэр калдуустоох. Вир-

дигдээн баяныг хааа-
мсыгбалар нэр ньхыг
машагбалар үлдээн мун-
наагбал. Бэйзэгт Саха-
быг сирэгэр тусна тма
хаааимыгбалар массым
наларым оюорор заво-
таннагбал олус да үчү-
гэй буолуох эгэ. Оччордо
техникада бэры тийнхэн
сиря кытта үлдээнэргэрт
туох эмэ ситиһин тэхсэм

этэ. Токур хотууру, мас кыраабылы бырадар кэм кэллэ. Пенсиядаахтарга, кырдыабастарга сирин чаас анзаан, кыра техниканы атыгыга биэрэн, олохторун бүтөнн сылларыгар сирин кытта үлэтинилэрин тэрийэр, көбүлүүр сөптөөх. Дээ оччотугар көстүүэтэ бааһынай хайаайыстыба-тын ордуга дуу, молтободуу. Улаан кыайар-көтөр эдэр дьон коллективнай үлэсэ үлэтиниллэре ордук. Белигини ас-үөл тутастаабыт кэмгэр дьон кууһу холбоон арандаан ыйады, сылгыны, сибиинькэни, дьэ көтөрүн интэ, онтон ыһыллар бородууксуяаны астааһын технологиятын баһылаан үлэтиниллэре саймай та-

быгастах булуоса, оччо-
во социализм принципэ
кэбиллэс суога.

Спирт хаана мѣн, тех-
никаны эмгэз бас-батгах
бигэрэн чааһынай хааа-
йыстыбалары тэрийин —
күүһү урайин, талһар
капитализмга төнүү
буолан халһын сөп.

Урут холхоз эрдэхэ
огчуотуур - бышбардыр
уосай муньх буюлара
Ол үлэ ситхинтин,
истэгийн-бышбарын ил-
диритэн нэпсэгэр, маас-
са актинанын көсүлүүр
муньхх отэ. Итинэн
муньхх суох буюлудут-
тан үлэ зөл-дэл, дээлэ-
тэсэн ымытлар,
үлэ-хамнас улугуран бар-
ыта. Күн бүгүн да он-
дун олоорбт, үлэнтэ ки-
нэ төнөнү үлэлээн өсгөр-
бугүн, төнөнү оноруох-
таарын билэгт буюлуута
онтон тахсар.

Мин санаабар, ааспыт барытын сыналгах дээр өннө суох этин. Ааспыт олох историятын иһаа түһөрүн, холунарыы тухха наадалаахый?

А. МАКАРОВ,
српш. улэ ветерана.

ҮБЭ СУОХ
ӨНҮЙБЭККИН

(Бутуутэ. Иинини 1
стр. көр).

баар. Апы нүүн олоххо киригэхтээх таас дегсап-пыт 90 мнээтээх буо-луо. Сотору эмээ дегсад наада буола туһуа. Кыс-тык Кутда олохтоохторо мнээтэтигэр оснуола аһылларгытар туруорса-лар. Бу эмээ сээрдээх этин. Белчөлөнтөн 3 км тайиччи олоор фериа үлэиттарин оснуолаа үөрэнэр оолоро ыраах-тан сылдьан үөрэнэллэрэ тустаахтарга өлчөгөтө суога өйдөнөр. Олохтоох Совет территориягытар баар совхозтар сылдьары барыстарыттан уон- бы-рыһааһын сельсовет бюджетыгар социальный сайдыта биэрнэхтээх өтүлэр да. Ити олоххо киригэтэ. Быйыл от ыйыттан сирге нолуок тутулуута сараланнах-таах. Оччоҕо олохтоох Совет арылчыча ыады-рыан сеп. Оттон билигин, уруксубут кудрук, илин-ни эрэ тоһуа, тийибэт-түгүмэт баһааныннат-тан таһа илигит

— Нәһияләнең урукку-
тан ханыык сага садала-
нын үлөләр мытылынын-
лар?

—Бастатан туран, ыччаттар базэлэрин индиги-
тиваларынан Ыччат кин-
изэ тарыллан үлээтэн эр-
эз кэрэхсэбиллээх. Ма-
ныаха совет саялатата
сөптөөх өбөбүлү оторбу-
гун баалтынакка сөп.
Ааспыт сессиябытыгар
эйиллэн сайдан кэлбит
историятын кээсир муза-
ны тарыйан турууан
бууалэспилит уонна
бу үлүмн саялаан сү-
түүдэр туруоруохха дин
санаада кэлбит.

Урукку башбарларга
сельсоветка 25 депутат
башбарларнар эбит буол-
лааһына, кэлин башбарлар
15 народный депутат
башбарлааһыта. Итин-
тэн Совет 9 бастайан-
най комиссияларытар
бирдин депутат иди-
нин-үстүү комиссияда
кылар улааһыр баа-
һыаһыта уоскуэбита.
Сорох депутаттар хама-
арыаллар. Кырдыйн Со-
вет алаах үтүөтэ эбит
буоллар, нин хайдах үт-
үһүрүтээн дөрөн комис-
сиялар председателлри-
тэр хамаас толукха сен-
гэ.

Пенсионердарга компенсацияны уюнна пенсияны төлөөхүн

Кулун тутарга муус устардаары компенсациялары төлөмүттэ, ыам ыйыгар пенсияны толүүр кинитэр анал бидеэсэ кылаадына. Ыйдаары пенсия төлөмүтүн кына, ый инкис атыгар төлөүө, ситон ыла ылар пенсияларын ыытта уобуһо.

Улалзэбэт пенсионер-дарга (нйэлэх ага нхнэн улалзэбэт гүбэлтээригэр) 18 саастыггар дээр оболсохторго (үөрэнэр буолаларына) нийл-дигларин ийн хас биир-дигларыггар эмнэ рочтан толонер, отгон төрөлпүт-рөр икиттэн биридэстэрэ үлэлээр буоларына, оло-лоругар үлэлээр тэрлэт-гэтигэр бэрэллэр.

Үлдээхт, сааныг сэтгэлдээ ороох пенсионер-

Биһиги
консультациябыт

[illegible]

Пенсионер ылар пенсиятын иземдэй уларыыар да түбэлтэтисигэр көмөкесия иземдэй уларыыбат. Оболорго итэр кишиларын утаргытыртисиз пенсияга ас сааһын ситэ илик бо ахсын үөрөкөр буоларына 18 сааһыгар дээрэ 1 солк. төлөтөр. Билгитт пенсия ыладчы ахсын хас

[illegible]

Ўзлағир пенсияерлар пенсияларын аны ўзлағир тариятларинин ызаллара уурайыа, минилар пенсияларын тариятлар сбер-классара коёртуктар, ўзлағир лексияерларга компенсация ўлаиттары кыта талга ыла 84 солк. толор. Пенсия таллар лорученигыт корешасар пенсия хаянын ыйынай големлугун, пенсияер сберклассара коёртуктар бийатим суетун кы-



Т. Кардашевская фотога.

мэрин мйан туран, толору
бэлнэтээн бухгалтердгар
социальная харалта одде-
гыгар түһэрнэхтэхтэр.
Сага счелка мөһөртөрүү
венчүллэмээт, сберкассага
счелка суох пенсионер
сага счел астаран нүөм-
рин бухгалтеритыгар ара-
ан бэлнэтэтэрнэхтээх.
Пенсиныя төлөөбүн тугу-
лалариттан тутулууга,
ааччаага суох буолгун
тин, үлэде кириэт пен-
сионер тарилтага үлэде
алдыллыбыт бирисчэниа
уоллуктаан оройсчэниа
социальная харалта
иделыгар адалыахтаах.
Эритте садайааччыта, бух-
галтера пенсионер үлэде
алдыллыбын туһунаа
иделте биллэрнэхтээх.
Пенсионер үлэде кириэт
лөһит быһыытынаа ком-
пенсациятын ылан барда-
ына, пенсийтын ытта
почтанан үлээлээбэт пен-
сионердага төлөнөр ком-
пенсация хос төлөнөр тү-
элтэте таһаарыллыа со-
нон, пенсионерлар, пен-
сияны табакты туһанар-
ытыгар оронобот.

Т. СИВЦЕВА,
райсовет социальный
хозяйственный отделын
сэбинднесэйтэ.

